


MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA

KGWEDITHARO 1-4



MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopego tsa puo le melawana ya tirisio
Tekanyetso ya motheo le Tlwaetso di diragadiwe ka matsatsi a mararo a kgweditharo mo bekeng ya ntlha. – Letsatsi 1 go ya go 3.				
BEKE 1 - 2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopha- Go kokoanya dintlha ka ga setlhogo; go tlohpha dikakanyo tse di maleba; go tihomaganya dikakanyokgolo</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlhathuto • Abelana dikakanyo le maitemogelo o bo o bontsha go tthaloganya mareo • Supa malepa a go tihotlheletsa/a go digela • Araba dipotso 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka dikgangkhutswe tsa bašwa</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano tsa kakaretso ka diponagalokgolo jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa go buisa</p> <p>Ditogamaano pele ga puiso</p> <p>Itsise barutwana :</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa - ditlhogo, ditlhogwana, dintlhatlhaloso, dikao, • Dikarolo tsa buka Letlhare la setlhogo, lenaneo la diteng, dikgaolo, lenanefoko, mametelelelo, jalo jalo. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) 	<p>Kwala tlhamo: Tlhamo ya kanelo/ maitlhomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko, • Lentswe le setaele sa mong • Tlhaloso ka botlalo • Segalo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Mmepe wa dikakanyo (thulaganyo ya dikakanyo) go rulaganya dikakanyo tse di golaganang • Tlthagisa tlhamo gore e tlatlhabiwe <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko: Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo: Thuanyisediri; popego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo; phegelwana; letshwao la potso; matshwao a nopolo (ditsejwana);letshwao la tsiboso</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Kwala tlhamo o latela dikgato tsa go kwala</p>	
<p>TEKANYETSO/TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 TIRO YA MOLOMO PUISETSOGODIMO (Maduo 20) Barutabana ba simolola tiro e ka kgweditharo ya ntlha mme ba e feleletsa ka kgweditharo ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</p>				

<p>BEKE 3 - 4</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopha ka ditlangwa tsa pono/kutlopono/ mmediantsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsosolosa lemorago la kitso • Fopholetsa maitlomo a setlangwa • Batla bokao • Tlhaloganya setlangwa • Kwala dintlhathuto • Tlhaloganya molaetsa <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (medumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlhathuto, mananenetefatso, ditshobokanyo, go bopa polelo gape, le go tlotla gape <p>Go aga dipono gape:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dumelanang ka thanolelo/bokao jo le bo boneng • Diragatsa/etsisa se se diragetseng mo diponong tse pedi jalojalo. 	<p>Buisa athikele ya lekwalodikgang/ makasine ka ga dikgang tsa sešweng/tsa loago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego • Diponagalo tsa setlangwa • Tiriso ya puo • Segalo • Tatelano <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>KGOTSA</p> <p>Motshameko wa pono e le nngwe</p> <p>Dirisa bonnye</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo e le nngwe go tswa mo bukagkakololong • Setlangwa se le sengwe sa dikwalo • Tlhalosa poloto, polotwana, tthagiso ya badiragatsi, kgotlhang tsibogelo ya terama 	<p>Kwala setlangwa sa tirisano: Bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego e e nepagetseng • Maitlomo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tatelano e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala bukatsatsi</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri mafeledi</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Pakajaanong; pakaphethi; tiriso e e tsosang maikutlo a a rileng le e e digelang; kagego ya polelo; kganetso; mabotsi</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Bokao jo bo tlhamaletseng; makaelagongwe; malatodi; ditumatshwano; makwalwatshwano;</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Melawana ya mopeleto</p>
-----------------------	--	--	--	---

<p>BEKE 5 - 6</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopha- Go kokoanya dintlha ka ga setlhogo; go tlhopha dikakanyo tse di maleba; go thomaganya dikakanyokgolo</p> <p>Tekatlhologanyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlhathuto • Abelana dikakanyo le maitemogelo o bo o bontsha go thaloganya mareo • Supa malepa a go tlhotlheletsa/a go digela • Araba dipotso 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka dikgangkhutswe tsa bašwa</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano tsa kakaretso ka diponagalokgolo jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa go buisa</p> <p>Ditogamaano pele ga puiso Itsise barutwana :</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa - ditlhogo, ditlhogwana, dintlhatlhaloso, dikao, • Dikarolo tsa buka Letlhare la setlhogo, lenaneo la diteng, dikgaolo, lenanefoko, mametlelelo, jalo jalo. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Kwala tlhamo: Tlhamo ya kanelo/ maitlhamo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko, • Lentswe le setaele sa mong • Tlhaloso ka botlalo • Segalo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Mmpepe wa dikakanyo (thulaganyo ya dikakanyo) go rulaganya dikakanyo tse di golaganang • Tlhagisa tlhamo gore e tlathobiwe <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo o latela dikgato tsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maina a a se nang bongwe mainakongwa le mainakgopolo</p> <p>Dira ka dipolelo: dipolelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi;</p> <p>Mopeleto le matshwa a puiso: Khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, tlhakagolo, ditlhaka tse dinnye</p>
<p>TLHATLHOBO /TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO Tlhamo tlhaloso,kanelo le maitlhamo (maduo: 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo</p>				

<p>BEKE 7 – 8</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tekatlhologanyo ya theetso (setlhangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete sekao diathikele tsa lekwalodikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsa go tlhaloganya • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setlhopho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dikarolo • Dibui ba a refosana • Tlhalosa dintlhakemo lo bo lo fitlhelele Dirisa puo, setaele le tumelano tse di maleba 	<p>Buisa athikele ya lekwalodikgang/ makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego • Tiriso ya puo • Diponagalo tsa setlhangwa • Tatelano <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Go buisetsa/lebelela go bona tshedimosetso (ba dirisa setlhangwa se se kwadilweng/bonwang/setlhangwa sa mmediantsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisotsenelelo • Go ipopela bokao • Go dira ponelopele • Bokao jwa mafoko • Ntlha le kakanyo <p>Kwala tshobokanyo</p>	<p>Ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Pegelo/athikele ya makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo • Rejisetara le setaele • Matseno le bokhutlo <p>Kwala pegelo/athikele ya makasine o ikaegile mo mo ditlhangweng tsa pono tse di tlhotlheletsang</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiritota le madirimatthaedi;</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang letlhakore le le lengwe, e e gobeletang, e e lebelelang letlhakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo tlhamaletseng, jo bo sa tlhamalalang</p> <p>Matshwao a puiso</p>
-----------------------	---	--	---	--

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [Maduo 50] <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhologanyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20) • Setlhangwaponono (maduo 10) • Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.				
BEKE 9 - 10	Go reetsa le go bua Reetsa puo ka moperesidente/ mongwe yo o nang le tlhotlheletso mo setšhabeng <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka diponagalo tsa puo e e ipaakanyeditsweng • Supa le go tlhalosa tiriso ya puo • Supang lo bo lo buisana ka diponagalo tse di mo puong Puo e e ipaakanyeditsweng <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophisa setlhogo se se maleba • Rulaganya o be o lomaganye tshedimosetso tomagano • Supa tlhotlofoko le dipopego tsa puo tse di nepagetseng • Baakanya matseno le bokhutlo jo bo nonofileng • Ikatise • Tlhagisa 	Go buisa/ Go lebelela tiro e e kwadilweng/ ditshwantshopono Buisa athikele ya lekwalodikgang le makasine <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. Dikgato tsa go buisa: <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatlhoba) Poko <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	Ditlhangwa tsa Tirisano, sk Go kwal tsa botshelo jwa moswi Kwala setlhangwa sa tirisano: Bukatsatsi <ul style="list-style-type: none"> • Popego e e nepagetseng • Maitlhomono • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Tatelano e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Kwala bukatsatsi	Tlaleletso ya Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano. Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe. Dira ka dipolelo: Dipaka; dipolelo; maele le diane; polelwanakalatlhalosi le polelwanakakatlhaodi; Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana; Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwafatso

MOPHATO 8 KGWEDITHARO 1				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE TLHAGISA	DIPOPEGO PUO LE MELAWANA
DITIRWANA TSA TLHATHOBO TSWELEDI				
	Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19 	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsagodimo Ditirwana tsa Tekatthaloganyo Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara. 	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ka ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Go kwala ka boitlhamedi 	Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano
MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 1				
	TLHATHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 [TIRO YA MOLOMO] Go buisetsa godimo (madio 20) Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharoya 2 fa madio a tlaa bo a rekotiwa.	GO KWALA TLHAMO TIRO 2 <ul style="list-style-type: none"> Tlhamo Tlhaloso / kanelo/ maipolelo (madio 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo.	TLHATHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA (madio 50) <ul style="list-style-type: none"> Tekatthaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (madio 20) Setlhangwaponono (madio 10) Dipopego tsa puo le melawana (madio 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.	

MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA KGWEDITHARO YA 2

MOPHATO 8 – KGWEDITHARO 2				
Dikgono	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
<p>BEKE 1 - 2</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Reetsa setlhangwa se se buiseditsweng kwa godimo go tswa mo kgangkhutsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa se se gatisitsweng se a tshamekiwa/letsiwa • Dikgono tse di maleba tsa go buisa di lemoswa barutwana • Tiriso ya matshwao a puiso mo setlhangweng se se buisitsweng • Tshimologo le bokhutlo <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho setlhangwa go se buisetsa kwa godimo • Dirisa dikgono tsa go buisa tse di maleba jaaka segalo, modumo, lobelo, kutlwalo ya lentswe, kapodiso, le go buisa ka thelelo • Ikatise • Buisa setlhangwa 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka Padi ya bašwa/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlathloba)</p> <p>Go buisa/go lebelela/go tlhaloganya (dirisa setlhangwa se se kwadilweng le/kgotsa sa pono jaaka dikhathunu/ dikgemetšhana tsa dikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tlodisa matlho • Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) 	<p>Kwala tlhamo ya ngangisano/tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Lentswe le setaele tsa mong • Tlhaloso ka botlalo • Segalo • Dintlhakgolo le tse di tshegetsang • Mmepe wa dikakanyo tlhaloganyo go rulaganya dikakanyo tse di lomaganeng • Tlhagisa tlhamo go tthatlhojwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo o setse dikgato tsa go kwala morago</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Thuanyisediri; popego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Khutlo; phegelwana; letshwao la potso; matshwao a nopolo (ditsejwana);letshwao la tsiboso</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko • Puo e e tsosang maikutlo a a rileng 		
BEKE 3 - 4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Go reetsa puo e e tlhagisiwang ke mongwe wa maemo a a tlotlegang mo loagong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo • Puo e e lebelelang dilo ka letlhakore le le lengwe le puo ya kgobebelelo • Puo e e sekamelang ka fa letlhakoreng le le lengwe • Segalo • Puo le maatla • Araba dipotso <p>Motlotlo o o ipaakanyeditsweng</p> <p>Barutwana ba dire dipatlisiso jaaka tirwana ya ipaakanyo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawana ya tlhagiso • Puo ya mmele • Matseno le bokhutlo • Tiriso ya puo 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka tse di rekotilweng go tswa mo thelebišeneng/seyalemowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo • Popego • Batsayakarolo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala puo</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Tihalosa ditlhokego tsa setlhangwa go kwala tihamo ya kanelo • Supa babuisi/baamogedi ba ba tobilweng • Tsaya tshwetso ka setaele, maikaelelo le popego • Dirisa mafoko a a nepagetseng • Matseno a kago, setlhoa • Bokhutlo Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala puo:</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiritota le madirimatlhaedi;</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang letlhakore le le lengwe, e e gobebelelang, e e lebelelang letlhakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo tlhamaletseng, jo bo sa tlhamalalang</p> <p>Matshwao a puiso</p>

		<p>Go buisetsa/go lebelela gore o tlhaloganya (dirisa setlhangwa se se kwadilweng le/se se bonwang jaaka dikhathunu/dikgametšhane tsa dikhomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlovisa matlho • Puisotsenelelo • Go ipopela bokao (baanelwa, maitshetlego, lemorago le molaetsa) • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko • Puo e e tsosang maikutlo a arileng 		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tsewelediwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (maduo 20) <p>Barutabana ba simolola tiro/tiragalo mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi.</p>				

<p>BEKE 5 - 6</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete sekao diathikele tsa lekwalodikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsa go tlhaloganyana • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setlhopha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dikarolo • Dibui ba a refosana • Tlhalosa dintlhakemo lo bo lo fithelele Dirisa puo, setaele le tumelano tse di maleba 	<p>Buisa athikele ya lekwalodikgang le makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatlhoba)</p> <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala thadiso ya kgang/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya setlhangwa • Diponagalo le melawana • Kgelekiso (kgatelelo ya mafoko) • Rejisetara • Baamogedi • Segalo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Ditlhogo le megatlana</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Popego ya polelo; mefuta ya dipolelo; dipaka; polelo; phefofatso; diane</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi; makwalotshwano; maadingwa</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Diakeronomi</p>
-----------------------	--	---	--	--

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA Setlhangwasatirisano: (maduo 10) (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe sa tse di leele) (E kwalwe pele ga teko e e laotsweng)				
BEKE 7 – 8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopha:</p> <p>Reetsa/lebelela papatso le go buisana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Lebelo • Tiriso ya puo ya maikutlo le e e tlotlheletsang • Bogolo jwa fonto/mokwalotlanyo/ mofuta wa mokwalo • Puo ya mmele <p>Tekatlhaloganyo ya theetso: papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tsa tshegetso ka go kwala dintlhathuto • Abelana dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tshaloganya mareo • Supa malepa a tlotlheletso/a go digela • Araba dipotso 	<p>Go buisetsa/go lebelela go tshaloganya (setlhangwa sa pono jaaka papatso/phousetara/ dikhathunu/</p> <p>Dikgemetšhana tsa dikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tloedisa matlho • Puisotsenelelo • Ipopele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko. • Puo e e tsosang maikutlo a a rileng • Puo ya mmele • Tiriso ya matshwao a puiso le fonto/ mokwalotlanya • Pele ga puiso • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya</p>	<p>Go kwala ditlhangwa tsa tirisano:</p> <p>Diphasalatso/dipapatso/diphousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego • Maitlhommo, setlhopha se tobilweng le tiriso • Tlhopho ya mafoko le popego ya dipolelo. • Dikarolwana tse di bonwang jaaka mofuta le bogolo jwa mofutakwalo (fonto) , ditlhogo, matshwao, mebala) • Puo e e digelang/e e tlotlheletsang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diposo le go tshagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto • Dikhutshwafatso <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya polelo: • Maina, • Matlhaodi, • Maemedi • Dithuanyi • Dipaka <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

		bašwa/kgangkhutshwe/terama <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) --Utulola diponagalo tsa dikwalo jaaka setlhogo, ditlhogwana, dithalo, bogolo jwa fonto/mokwalotlanya, mofuta wa fonto. --Utulola dikarolo tsa buka jaaka letlharekapeso, letlhare la setlhogo, diteng dikgaolo, lenaanefoko. 		
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) • Potso 2: Setlhangwapono (maduo 10) • Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20) 				
DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWELEDI				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO PUO LE MELAWANA
	Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua • Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse le ditlhokego tsa maemo a COVID 19 	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsagodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara. 	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhangwatsatirisano • Tlhamo • Tlhamo ya boitlhamedi 	Ditiro tsa dipopegotsa puo le melawana <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana

BEKE 9-10	MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 2		
	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 (TIRO YA MOLOMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> PUSETSOGODIMO (maduo 20) <p>Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> GO KWALA SETLHANGWA: <p>Tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e le nngwe ya tse dileele (maduo 10)</p> <p>E kwalwe pele ga teko e e laotsweng</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKO E E LAOTSWENG</p> <p>TSOBOGELO YA SETLHANGWA (MADUO 60)</p> <p>Potso 1: Tekatthaloganyoyapuiso (maduo 20)</p> <p>Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 10)</p> <p>Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10)</p> <p>Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)</p>

MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 3

MOPHATO 8 KGWEDITHARO 3				
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tihagisa	Melawana ya puo le tiriso
BEKE 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Dipuisano tsa setlhopha ka ditlhangwa tsa pono/kutlopono/ mmediantsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsosolosa lemorago la kitso • Fopholetsa maitlhommo a setlhangwa • Batla bokao • Tihaloganya setlhangwa • Kwala dintlhathuto • Tihaloganya molaetsa <p>Tekatlhologanyo ya theetso (medumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang ka go kwala dintlhathuto, mananenetefatso, ditshobokanyo, go bopa polelo gape, le go tlotla gape <p>Go aga dipono gape:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dumelanang ka thanolelo/bokao jo le bo boneng • Diragatsa/etsisa se se diragetseng mo diponong tse pedi jalojalo. 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo: dikgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Ditogamaano tsa pele ga puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemoga diponagalo tsa setlhangwa jaaka setlhogo sa setlhangwa ditlhogwana, dithalo • Lemoga dikarolo tsa lokwalo jaaka letlharekapeso, letlhare la setlhogo, diteng dikgaolo, lenanefoko. <p>Tekatlhologanyo ya puiso le</p>	<p>Kwala setlhangwa sa dikwalo: kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego e e nepagetseng • Maitlhommo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Tatelano e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tihagisa <p>Itlhamele kgang ya gago o latela dikgato tse di tihagisitsweng</p> <p>Kgang ya maemo a a kwa godimo e e phasaladitsweng/e buisitswe mo phaposeng</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maina a a se nang bongwe mainakgongwa le mainakgopolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>dipolelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi;</p> <p>Mopeleto le matshwa a puiso:</p> <p>Khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, tlhakagolo, ditlhaka tse dinnye</p>

		<p>ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none">• Buisa gape le go tlovisa matlho• Go buisa go go tseneletseng• Go ipopela setshwantsho• Go ipopela kakanyo le bokhutlo• Ntlha le kakanyo• Bokao jwa mafoko		
--	--	--	--	--

Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua**Motlotlo ka ga terama:**

- Tsaya karolo mo motlotlong o o sa tlhomamang ka ditlhogo tse di bonolo.
- Dirisa rejisetara e e nepagetseng
- Tshegetsang/boloka motlotlo.
- Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang.
- Tsaya dintlhathuto
- Araba dipotso

Dirisa barutwana mmuisano o o sa felelang/barutwana ba feleletsa mmuisano

- Tsaya karolo mo mmuisanong
- Dirisa puo e e maleba
- Tsiboga ka nepagalo
- Tlhokomela melawana ya mmuisano s.k. go refosana
- Araba sentle
- Dirisa puo ya mmele e e maleba

Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka padi/ kgangkhutshwe/terama

- Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.

Dikgato tsa go buisa:

- Pele ga puiso (Itsise setlhangwa)
- Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa)
- Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhathoba)

Poko

- Diponagalokgolo tsa leboko
- Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo
- Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)
- Bokao jwa puo ya botshwantshi
- Maikutlo
- Thitokgang le molaetsa

KGOTSA**Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya (ditogamaano)**

- Go okola dintlha

Kwala tlhamo ya tlhaloso**Melawana ya temana:**

- Setlhogo sa polelo ya temana
- Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang
- Tatelano e e lolameng ya ditemana
- Makopanyi go golaganya ditemana
- Dirisa dipolelo tse di farologaneng, boleele le popego

Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala

- Go dira ipakanyetsotiro
- Go kwala ditlhangwa tsa ntlha
- Go boeletsa
- Go tseleganya
- Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa

Tlhagisa tlhamo e e tlhatlhabiwang**Dira ka mafoko:**

Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa

Dira ka dipolelo:

Thuanyisediri; popego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo

Bokao jwa mafoko:

Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi

Matshwao a puiso:

Khutlo; phegelwana; letshwao la potso; matshwao a nopolo (ditsejwana);letshwao la tsiboso

		<ul style="list-style-type: none"> • Go tlovisa matlho • Puiso e e tseneletseng • Go ipopela bokao le bokhutlo • Supa puo e e digelang • Seabe sa tlhopho le tlogelo mo bokaong jwa setlhangwa • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko 		
--	--	--	--	--

<p>Beke 5-6</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Reetsa setlhangwa se se buiseditsweng kwa godimo go tswa mo kgangkhutsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa se se gatisitsweng se a tshamekiwa/letsiwa • Dikgono tse di maleba tsa go buisa di lemoswa barutwana • Tiriso ya matchwao a puiso mo setlhangweng se se buisitsweng • Tshimologo le bokhutlo <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho setlhangwa go se buisetsa kwa godimo • Dirisa dikgono tsa go buisa tse di maleba jaaka segalo, modumo, lobelo, kutlwalo ya lentswe, kapodiso, le go buisa ka thelelo • Ikatise • Buisa setlhangwa 	<p>Setlhangwa sa dikwalo: dikgangkhutshwe/Dinaane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala temana ya kanelo</p> <p>Melawana ya go kwala temana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhogo polelo sa temana • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Dirisa makopanyi go gokaganya • Tlhalosa ditlhokego tsa setlhangwa jaaka go anela kgang. • Dirisa mafoko le setaele se se maleba. • Kwala ka pakaphethi <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le tlhagiso <p>Kwala kgang e e ikaegileng ka maitemogelo a gago a botshelo.</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota le mainagotlhe.</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipaka; dipolelo; maele le diane; polelwanakalathalosi le polelwanakakatlhaodi;</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana;</p> <p>Matchwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matchwao a puiso a dikhutshwafatso.</p>
-----------------	--	--	---	--

		<p>Go buisa go lebelela go tihaloganya (ditogamaano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola le go tlodisa matlho • Go buisa ka tsenelelo • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko. 		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA POROJEKE – KGATO 2: GO KWALA (barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) (Maduo 30) Dikgato tsa go kwala tlhamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwatsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 				

<p>BEKE 7-8</p>	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. • Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosang maikutlo a a rileng/e e tshotheletsang • Dirisa dikaelo • Tlhokomelo ya melawana • Puo ya mmele e e maleba • Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng • Maitthomo, setlhopha se se tobilweng le tiriso <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgang le athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka Padi ya bašwa/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba)</p> <p>Go buisa/go lebelela/go tlhaloganya (dirisa setlhangwa se se kwadilweng le/kgotsa sa pono jaaka dikhathunu/ dikgemetšhana tsa dikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tlodisa matlho • Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya 	<p>Barutwana ba neelana ka tiro ya porojeke.</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota le mainagotlhe.</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipaka; dipolelo; maele le diane; polelwanakalathalosi le polelwanakakatlhaodi;</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi; makwalwatshwana;</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo; matshwao a puiso a dikhutshwafatso.</p>
-----------------	---	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e nonofileng • Dirisa puo e e maleba ya dikarolo tsa mmele. 	<p>lefoko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puo e e tsosang maikutlo a a rileng 			
	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 – GO KWALA POROJEKE YA BOITLHAMEDI-KGATO 3: TLHAGISO YA MOLOMO Barutwana ba dira tlhagisa ya molomo ya porojeke ya bona [maduo 20]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo • Tlhagisa dintlhakonokono le dintlha tshegetso • Bontsha bosupi jwa dipatlisiso / ditlhotlhomiso • Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa tlhagisa s.k.tebo ya matlho le kutlwalo ya lentswe • Go tsaya karolo mo dipuisanong • Neela pegelo e e utlwagalang • Tshegetsa dipuisano • Bontsha bomasisi go di tshwanelo le maikutlo a ba bangwe • Simolola ka tiro ya molomo kgweditharo 3 le go feleletsa mo kgweditharong 4 ka nako ya fa maduo a rekotiwa. 				

<p>BEKE 9 – 10</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Reetsa/ lebelela le go buisana ka setshwantshopono/ kutlopono/ mediantsi</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso jaaka go reetsa mafoko a pina/ nopolo go tswa mo konsarateng ya mmimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang. • Kwala dintlha • Aroganya dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tshaloganya dintlha • Bontsha maikutlo a tshusumetso mo go kgonegang, • Araba dipotso 	<p>Buisa mafoko a pina/ setlhangwa se se ikamagantseng le mmimo wa dikonsarata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego • Tiriso ya puo • Diponagalo tsa setlhangwa • Tatelano <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (kitsiso ya setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso(Araba dipotso, tshwantshanya, pharologanyo, lekola 	<p>Kwala pina / bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Tatelano e e nepagetseng ya dipolelo • Tiriso ya makopanyi go bontsha momagano • Tiriso ee farologaneng ya dipolelo, boleele le kagego. <p>Tsepamisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diposo le go tlhagisa <p>Kwala pina / bukatsatsi</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana ya tirisano tse di lekanyeditsweng mo dibekeng tse di fetileng. Go dira ka mafoko: Bongwe le bontsi, bong, nyenyefatso</p> <p>Go dira ka dipolelo Puo-sebui le puo –pegelo, mokgwa wa dipotso, ntlha le kakanyo, kagego ya dipolelo, dipolelo, bokaopedi, lentswe, mediriso.</p> <p>Bokao ba mafoko Makaelagongwe le malatodi, phefofatso, tumatshwano, bokao jo bo tsepameng le jwa botshwantshi.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto Matshwaonopolo, dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong Paakanyo ya thutapuo go tswa mo kwalong ya barutwana.</p>
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO GO DIKWALO (MADUO 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko (maduo 10) • Terama (maduo 10) • Khutshwe (maduo 10) 				

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWeledi			
<p>Ditiro tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse leditlhokego tsamae mo a COVID 19 	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsagodimo Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tllaotsweng tsa semesetara. 	<p>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Tlhamo ya boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa dipopegotsapuo le melawana</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana
MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 3			
<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> Patlisiso le go kwala porojeke (madio 20 + 30 = 50) <p>Poroje e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng : Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi</p>	<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> TIRO YA MOLOMO (MADUO 20) Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6 	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO [madio 30]</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko (madio 10) Terama (madio 10) Kgangkhutshwe (madio 10) 	

MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 4

Dikgono	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipolelwana tsa puo le melawana
BEKE 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Tekatlhologanyo ya theetso e ikaegile ka go neela dikaelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise mo dikgatong tsa go reetsa • Tsaya dintlhathuto • Kwala dikarabo <p>Mekgwa e e farologaneng tlhaeletsano ya molomo ya s.k. go neela dikaelo/ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirsa puo e e maleba • Dirisa dipolelo tse dikhutshwane, di nonofile • Dintlha ka botlalo 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka padi ya bašwa/terama/kgangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa/modiragatsi, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) 	<p>Setlhangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane go neela dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa kagego; setaele • Babuisi/baamogedi ba ba tobilweng maitlhommo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhalosi a felo le matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Thuanyisediri; popego ya polelo; dipolelwana; dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Khutlo; phegelwana; letshwao la potso; matshwao a nopolo (ditsejwana);letshwao la tsiboso</p>

		<ul style="list-style-type: none">• Bokao jwa puo ya botshwantshi• Maikutlo• Thitokgang le molaetsa <p>Go buisa/lebelela go tihaloganya: (Dirisa ditlhangwapono le tse di kwadilweng jaaka dikhathunu/ dikgametšhane</p> <ul style="list-style-type: none">• Go okola dintlha• Go tlodisa matlho• Puisotsenelelo• Go ipopela bokao (baanelwa, maitshetlego, lemorago, molaetsa)• Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko		
--	--	--	--	--

<p>BEKE 3-4</p>	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. • Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosang maikutlo a a rileng/e e tlotlholetsang • Dirisa dikaelo • Tlhokomelo ya melawana • Puo ya mmele e e maleba • Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng • Maitlomo, setlhopho se se tobilweng le tiriso <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgang le athikele</p>	<p>Go buisa/go lebelela go bona tshedimosetso (Dirisa ditlhangwa di tshwana le diathikele tsa makwalodikgang/diathikele tsa dimakasine/dipuo tse di kwadilweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dikakanyokgolo • Go tlovisa matlho o lebelela dintlha tsa tshetsetso • Go dira ponelopele • Dintlha le dikakanyo • Ntlhakemo ya mokwadi • Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang • Puo e e tlhomameng/e e sa tlhomamang. • Bokao jo bo tlhamaletseng/jo bo akanngwang • Dikapuo <p>Kwala teko ya tekathaloganyo</p>	<p>Setlhangwa se se seleele/ se sekhutshwane: athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego le setaele • Babuisi/baamogedi ba tobilweng le maitlomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo. <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le go tthagisa <p>Kwala athikele ya lekwalodikgang.</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainakgopolo; Mainakongwa</p> <p>Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e tlhalosang, puo e e tlotlholetsang le puo e tsosolosang maikutlo a a rileng; e e tsayang letlhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo.</p>
-----------------	--	---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. • Tlhokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e nonofileng • Dirisa puo e e maleba ya dikarolo tsa mmele. 			
--	---	--	--	--

<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA MOLOMO: (20 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagiso ya molomo ya porojeke <p>Barutabana ba simolola go rulaganya tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana botlhe ba a tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.</p>
--

BEKE 5-6	<p>Go tlatsa foromo ya tshedimose tso.</p>	<p>Buisa setlhangwa ka ga bothokwa jwa dipotsolotso le gore di tladiwa jang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshedimose tso e e tlhokegang. • Tiriso ya puo • Tshaeno <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tlhodisa matlho • Go sobokanya • Go ipopela setshwantsho • Go bopa bokao • Bokao jwa mafoko 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano jaaka go tlatsa dipotsolotso/kgotsa diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaelo • Tlamela tshedimose tso e nepagetseng e totobetse • Dirisa puo e e maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa. 	<p>Dira ka mafoko: Madiritota le madirimatthaedi;</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelo, popego ya polelo; pakajaanong le pakaphethi; polelo e e sekamelang letlhakore le le lengwe, e e gobe lelang, e e lebelelang letlhakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo tlhamaletseng, jo bo sa tlhamalalang</p> <p>Matshwao a puiso</p>
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9 : GO KWALA Setlhangwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e e le senngwe se se leele] (maduo 10) E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng</p>				

Beke 7-8	Paakanyetso ya Tlhatlhobo Go Bua: <ul style="list-style-type: none"> Dipuisano Puo e e ipaakanyeditsweng Puo e e sa ipaakanyediwang Listening: <ul style="list-style-type: none"> Listening comprehension 	Paakanyetso ya Tlhatlhobo Reading: <ul style="list-style-type: none"> Tekatlhaloganyo ya puiso Tshosobanyo Setlhangwapono 	Paakanyetso ya Tlhatlhobo Go kwala: <ul style="list-style-type: none"> Tlhamo Ditlhangwa tsa tirisano tse di leele Ditlhangwa tsa tirisano tse di khutshwane 	Poeletso Poeletso ya go dira ka mafoko Poeletso ya dira ka dipolelo Poeletso ya bokao jwa mafoko Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto
Beke 9-10	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Maduo 60) Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)			
DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWELEDI				
	Ditirotsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua Ditiro tsa go reetsa le go bua tse di ikamagantseng le ditlhokego tsa maemo a COVID 19 	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsagodimo Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tshaotsweng tsa semesetara. 	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Ditlhamo tsa boitlhamedi 	Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana <ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana
MOPHATO 8 – SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA – KGWEDITHARO 4				
	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 Tiro ya molomo [maduo 20] Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Barutabana ba simolole go e rulaganya ka kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9 Go kwala [maduo 10] Ditlhangwa tsa tirisano [tse pedi 2 tse dikhutshwane kgotsa se le nosi se se leele. E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 TEKO E E LAOTSWENG Tsibogelo ya setlhangwa [maduo 60] Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)	

